



# Leeto la Xikochimane

Hlekane Paulinah Baloyi

Brian Wambi





Xikochimane o tsogile mesong letšatšing leo.

E bile yo mongwe wa batho ba mathomo ba go fihla boemelong bja dipese le dithekisi.

E be e le la mathomo Xikochimane a tšea leeto a nnoši.








Pese e be e šetše e tlala. Xikochimane o be a emetše gore nomoro ya gagwe ya thikete e bitšwe.

Mošemane yo mongwe o be a thibile mojako wa pese.

Xikochimane o be a fela pelo.



Setulo sa Xikochimane se be se lefastereng,  
kgauswi le baratani e lego, Rhulani le  
Madzivandlela.

Go be go fiša kudu ka peseng.



Barekiši ba be ba tsenka peseng ka go šalana morago, lešata la bona le thiba ditsebe.

Ba be ba rekiša dinotšididi, dipanana, malekere, nama, le tše dingwe.



Madzivandlela o ile a ntšha tšhelete dikgareng  
tša gagwe a reka seenywa sa monna wa  
sefahlego sa go ela.

O ile a bea puku seropeng gomme a thoma go  
ipshina ka sona.





Mootledi a namela pese. A dumediša banamedi.

“Iketleng gomme le ipshine ka leeto,” a goeletša batho ka moka.

Mzamani a boeletša mantšu ka moka a mootledi.





Tsela ya go ya toropong e be e le ye telele ya go dikologa.

Xikochimane a thabišwa ke go bona bobotse bja naga ge pese e sepela.



Go be go sa fiša kudu ka peseng ge letšatši le dikela. Banamedi ba be ba ela dikudumela ebile ba swerwe ke boroko.


Rhulani o ile a swarelela mokotla wa gagwe ge a swarwa ke boroko.



Xikochimane, Rhulani le Madzivandlela ba ile ba swarwa ke boroko.

Madzivandlela o be a gona kudu.

Ba ile ba robala boroko ge pese e sepela bošego ka moka.



Letsogo le ile la šikinya legetla la Xikochimane gabonolo. Mafelelong a tsoga.

“Bjo ke boemapese bja mafelelo, wena o ya kae?” gwa botšiša monna yo a lego ka morago ga Xikochimane.





Xikochimane o ile a fologa pese.

Ga a bone difahlego tšeo a di tsebago.

O ile a ipotša go re, “Ke nna Xikochimane wa Rhulani wa Galela wa Xihimu. Ke tla fihla legaeng la rakgolo wa ka.”



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®  
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Leeto la Xikochimane

Author/s: Hlekane Paulinah Baloyi

Translator/s: Connie Makgabo

Illustrator/s: Brian Wambi


Assurer/s: Dikeledi Queen Shai

Language: Sepedi



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

